


Wavhidi a Vulavula Na Swimilana

- Ursula Nafula
- Jesse Pietersen
- Arnold Mushwana
- Tsonga
- Level 2






Loyi i Wavhudi. U na malembe ya nkombo.
Vito ra yena i ra Xivhenda. To vula leswaku
'wa kahle'.




Wavhudi u pfuka a vulavula na mulamula.
“Ndza ku kombela wena mulamula, kula u ta
hi nyika malamula yo vupfa.”



Wavhidi u ya exikolweni. Endleleni u vulavula na byanyi. "Ndza ku kombela wena byanyi, kula u va wa rihlaza, u nga omi."




Wavhudi a hundza swiluva swa nkova. "Ndza mi kombela n'wina swiluva, kulani swinene ndzi ta hamba ndzi tikhavisa hi n'wina enhlokweni."



Exikolweni Wavhudi u vulavula na murhi lowu nga endzeni ka xikolo. “Ndza ku kombela wena murhi, huma marhavi leswaku hi ta hamba hi hlaya ehansi ka wena.”



Wavhudi u vulavula na mirhi ya mitwa leyi nga endla darata ya xikolo. Ndza ku kombela leswaku u kulak u sivela makhamba ku nghena exikolweni.



Loko Wavhudi a vuya hi le xikolweni u vhakerile mulamula. Kutani a wu vutisa a ku:
"Xana malamula ya wena ya vupfile ke?"



“Malamula a ya si vupfa. Ndzi ta ku vona mundzuku. Kumbe ndzi nga kuma u ri na malamula yo vupfa.” Ku vula Wavhudi.



Storybooks South Africa

global-asp.github.io/storybooks-southafrica

Wavhidi a Vulavula Na Swimilana

Written by: Ursula Nafula

Illustrated by: Jesse Pietersen

Translated by: Arnold Mushwana

This story originates from the African Storybook (africanstorybook.org) and is brought to you by **Storybooks South Africa** in an effort to provide children's stories in South Africa's many languages.



This work is licensed under a Creative Commons
[Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).